




# Khomphyutha ndi mini?

Patricia Ndlovu  
Pexels; Pixabay






Khomphyutha ndi mutshini une wa shuma nga mafhungo.

Hu na tshaka ḥna dza dzikhomphyutha.  
Ieputhopho (1)

desikithopho (2)

simathifouni (3)


thebulethe (4)



Ni vhona mafhungo kha tshikirini (5).

Ni thaiphia mafhungo kha khibodo (6).

Ni shumisa mausu (7) u ri i ye hune na funda hone kha tshikirini.



Ni tshimbidza mausu musi no sedza tshikirini.


Ni khetha mafhungo a re kha tshikirini na  
puṭedza na kiłika mausu nga munwe waṇu.



Khomphyutha nnzhi dza ɿeputhopho dzi na thatshiphede (8) nthani ha mausu.

Ni tshimbidza munwe wañu kha thatshiphede.


Musi ni tshi Ქoða u khetha mafhungo, ni puþedza zwiþukunyana.



Sedzani khibodo nahone ni wane bathoni dzi re na:

1. maledere
2. dzinomboro
3. zwiga

Dzenedzi bathoni dzi ni thusa u thaiphapha mafhungo kha khomphyutha.




Sedzani khibodo i re kha heyi simathifouni.

Ni kona u thaiphā kha tshikirini tsha  
simathifouni, ni tshi shumisa magunwe aṇu.



Dziṁwe khomphyutha dzi na thatshisikirini (9).  
Sa tsumbo, dzithebuļe the na dzisimathifouni.

Ni shumisa munwe na gunwe u shuma kha  
mafhungo a re kha thatshisikirini.




Musi ni tshi tshimbidza munwe na gunwe ni tshi zwi fhandekanya, tshifanyiso tshi vha tsihulwane.

Musi ni tshi ḥumanya munwe na gunwe zwi ita uri tshifanyiso tshi vhe tshiḥuku.



Ri shumisa dzikhomphyutha u shuma na u guda. Ri shumisa dzikhomphyutha u davhidzana.

Ri shumisa dzikhomphyutha u guda na u qitakadza.



Khomphyutha i dovha ya vhidzwa tshishumiswa (*device*).

Ndi zwishumiswa zwifhio zwine muṭa wa haṇu wa vha nazwo, nahone vha zwi shumisela mini?

## —Mbudziso



1. Kopani tshifanyiso nahone ni ነwale tshine tsha vhidzwa:
  - a. kхиibodo
  - b. mausu
  - c. tshikirini
2. Ni shumisa hani:
  - a. kхиibodo?
  - b. mausu?
  - c. tshikirini?

—Heyi bugu ndi iñwe i re kha mutevhe  
wa bugu nña dzi ambaho nga theroy  
thekinolodzhi ya khomphyutha.

Bugu ya tshiṭori yo sikwa na u ḥwalwa sa  
tshipiḍa tsha thandela ya matheriajla ya u  
vhala ya Zenex Ulwazi Lwethu nga 2021.



Ulwazi Lwethu is a Zenex Foundation funded and initiated project to develop a series of graded and leisure African language readers and teacher support materials. This project is targeted at teaching and supporting learners in the Foundation Phase to improve their home language reading and understanding. The readers have been originated in nine African languages in collaboration with Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, and Saide. All resources are developed as Open Education Resources (OER).



Your attribution should include the following:

**Title:** Khomphyutha ndi mini?

**Author/s:** Patricia Ndlovu

**Translator/s:** Doris Manyamalala

**Illustrator/s:** Pexels; Pixabay

**Assurer/s:** Tshedza Tlhako

**Language:** Tshivenda



© Zenex Foundation - Saide 2023

**CC BY** includes the following elements:

**BY** – Credit must be given to the creator

